

t25_fdifff_1

(TMXK3NcJy7BN4LVgFvcX67NJS3ZobjGfiX9)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $r2_fdiff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_fcont_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_fdiff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_fcont_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg (X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_funct_1 X0) \wedge (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers)))) \Rightarrow (\forall X1. (v1_xreal_0 X1) \Rightarrow ((r1_fdiff_1 X0 X1) \Rightarrow (r1_fcont_1 X0 X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge(v4_relat_1 X1 X0))\Rightarrow(k1_relset_1 X0 X1 = k9_xtuple_0 X1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v1_relat_1 X2)\wedge(v4_relat_1 X2 X1))\Rightarrow((v1_relat_1 (k5_relat_1 X2 X0))\wedge((v4_relat_1 (k5_relat_1 X2 X0) X0)\wedge(v4_relat_1 (k5_relat_1 X2 X0) X1))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1_relat_1 X0)\Rightarrow(v1_relat_1 (k5_relat_1 X0 X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X2)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\Rightarrow((v1_funct_1 (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3))\wedge(m1_subset_1 (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge(v4_relat_1 X1 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (k1_relset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_funct_1 X0)\wedge(m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers))))\Rightarrow(\forall X1.(r2_fdiff_1 X0 X1)\Leftrightarrow((r1_tarski X1 (k1_relset_1 k1_numbers X0))\wedge(\forall X2.(m1_subset_1 X2 k1_numbers)\Rightarrow((X2 \in X1)\Rightarrow(r1_fdiff_1 (k2_partfun1 k1_numbers k1_numbers X0 X1) X2)))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_funct_1 X0)\wedge(m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers))))\Rightarrow((v1_fcont_1 X0)\Leftrightarrow(\forall X1.(v1_xreal_0 X1)\Rightarrow((X1 \in k1_relset_1 k1_numbers X0)\Rightarrow(r1_fcont_1 X0 X1)))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow((v4_relat_1 X2 X0)\wedge(v5_relat_1 X2 X1)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \quad (14)$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers))))\Rightarrow((r2_diff_1 X1 X0)\Rightarrow (v1_fcont_1 (k2_partfun1 k1_numbers k1_numbers X1 X0)))$$